

A close-up photograph of a person's hands holding a large, light-colored ceramic vessel with a spout. The vessel appears to be made of terracotta or a similar material, with some orange and brown mottling. A small amount of liquid is seen dripping from the spout. The background is dark and out of focus.

*Overflowing Unity*

*Psalm 133*

# Psalm/Nnwom 133:1-3

<sup>1</sup> Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!

<sup>2</sup> It is like the precious oil on the head, running down on the beard, on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes!

<sup>1</sup> Hwε yε a εyε ne fε a εyε sε anuanom bom tena faako.

<sup>2</sup> Ete sε mpampam ngo pa a εsiane gu bɔdwese mu, Aaron bɔdwese mu, εsiane fa ne ntadeε mmuano so.

# Psalm/Nnwom 133:1-3

<sup>3</sup>It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion! For there the LORD has commanded the blessing, life forevermore.

<sup>3</sup>Ete sε Hermon bosuo a εsiane gu Sion mmepɔ soɔ, na εhɔ na Awurade ahyε nhyira, nkwa de kɔsi daa.

Unity blesses all people

Nkabom nhyira nnipa nyinaa

Unity flows from the top

Nkabom esiane fri esoro

# Ephesians/Efesofoɔ 4:1-6

<sup>1</sup>I therefore, a prisoner  
for the Lord, urge you to  
walk in a manner worthy  
of the calling to which  
you have been called,  
<sup>2</sup> with all humility and  
gentleness, with  
patience, bearing with  
one another in love,

<sup>1</sup> Enti afei me, Awurade  
deduani, metu mo fo sε  
monnante sedeɛ ɛfata frε  
a wɔde afre mo,  
<sup>2</sup> ahobreasɛ adwene ne  
ɔdwoɔ nyinaa mu,  
abodwokyere mu,  
monkurakura mo ho mu  
wɔ ɔdɔ mu,

# Ephesians/Efesofoɔ 4:1-6

<sup>3</sup> eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.

<sup>4</sup> There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call—

<sup>3</sup> mommɔ mmɔden mfa  
asomdwoeɛ homa nkura  
Honhom baakoyɛ mu.

<sup>4</sup> Nipadua baako ne  
Honhom baako na εwɔ  
hɔ, sedeɛ wafre mo nso  
mo frɛ anidasɔɔ baako  
mu:

# Ephesians/Efesofoɔ 4:1-6

<sup>5</sup> one Lord, one faith,  
one baptism, <sup>6</sup> one God  
and Father of all, who is  
over all and through all  
and in all.

<sup>5</sup> Awurade baako, gyidie  
baako, asubɔ baako, <sup>6</sup>  
yɛn nyinaa Nyankopɔn  
ne Agya baako a ɔdi yɛn  
nyinaa so, na ɔfa yɛn  
nyinaa mu, na ɔte yɛn  
nyinaa mu.

Eternal life also features eternal unity

Daa daa nkabom nso wo daa nkwa mu